



Bibele ya ka

ya Mošomo le go Ithuta



Puku ya 1

Egepeta

ithute go bala
le go ngwala



Bibele ya ka ya Mošomo le go Ithuta Puku ya 1

My first Bible Do and Learn Book – this basic literacy primer was developed by the Bible Society of South Africa based on the Do and Learn method developed by Dr Rose Botha. This book was first published in English in 2012.

Sepedi Literacy Project
First digital edition 2017

© Bible Society of South Africa 2017

Author: MG Molapo

Editor: ND Thosago

All rights reserved. No part of this book may, without prior written permission of the copyright holder, be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical or otherwise, either through photocopying, writing, audio recording, or any other system for information storage and retrieval.



Published by the Bible Society of South Africa
P O Box 5500, Tyger Valley 7536, Bellville
www.biblesociety.co.za

ISBN 978-0-7982-2113-9

Tlhahlo ya Morutiši Bibele ya ka ya Pele

Matseno

Go ruta polelo go diragala ge go nepišetšwe go hlagišeng mehlala ya nnete ya polelo. Maikemišetšo le mafolofolo a go ithuta ke tšona tše maatla mabapi le go tšwetša polelo pele. Morutiši goba motswadi o swanetše go bontšha tlhohleletšo le kgotlelelo go tšohle tšeo baithuti ba di bolelago le tšeo ba di ngwalago. Ge morutiši a ruta, baithuti ba swanetše go tseba nepo ya thuto yeo ba e rutwago gomme a ba hlalose tše le sephetho sa thuto yeo.

Dikanegelo tšeo di leng ka pukung ya ngwana re di khutsofaditše go lekana le mengwaga ya gagwe. O ka boa wa ba balela kanegelo yeo e feleletšego go tšwa Bibeleng gore ba kgone go kwešiša kanegelo ka moka o be o e bušetše.

Tšeo di latelago ke diphetho tšeo morutiši a swanetšego go di ruta baithuti:

- Go tseba alfabete
- Go aga dipolelo
- Go fapafapantšha segalo (go theoša o phagamiša lentšu)
- Go fana ka mošomo woo o tlogo betla kgopolo
- Go bušetša kanegelo yeo ba e baletšwego gape
- Bokgoni bja go theeletša
- Bokgoni bja go bala
- Bokgoni bja go ngwala
- Go itlhamela pukuntšu (tikišenare)
- Go tseba go amanya diswantšho le dihlogo tša tšona le go di bea ka tatelano
- Go tseba phapano magareng ga dilo tšeo di swanago le tšeo di sa swanago
- Go tseba go fetiša melaetša

Latela ditlhahlo

Diaekhone tšeo di lego ka tlase di thuša morutiši le baithuti go latela ditaello tša thuto yeo.



Morutiši/mothuši o a bala gomme a hlalose.



Lebelela — baithuti ba a kgetha, ba lebelele mantšu.



Phensele — baithuti ba a ngwala.



Bolela — baithuti ba bušetša mantšu goba ba arabe dipotšišo.



Nyaka o humane — baithuti ba swanetše go humana dilo goba mantšu.



Phensele ya mmala — baithuti ba a thala goba ba tsentšhe mmala.



A re šome — e bontšha mošomo wa baithuti.



Go opa matsogo — baithuti ba a opa gomme ba bale.



Go swaya — baithuti ba swaya karabo yeo e nepagetšego.

Thuto ya 1 – Tlhaka e tee

Puku ye e lokišeditšwe bana ba mengwaga ye mehlano go ya go ye šupa. Batswadi le barutiši ba sekolo sa Lamorena ba dumeletšwe go thuša bana ka gohle ka moo ba ka kgonago go ithuta. Mo baithuti ba

fiwa monyetla wa go ithuta ka moo medumo e bitšwago ka gona. Go dirwa gore bana ba humane go le bonolo go bala Sepedi. Mantšu a mantši ke a tlhaka e tee gomme ke mantšu ao a humanegago Bibeleng. Medumo e ngwadilwe ka ditlhaka tše kgolo le ditlhaka tše nnyane. Thoma ka go ba ruta ditlhaka tše nnyane.

Morutiši/Mothuši

Nepo ya thuto ye ke go ruta ditlhaka goba medumo. Ba rute ditlhaka gore ba di bale gomme ba ngwale mantšu ka moka. Ge ba ngwala ditlhaka tša alfabete ba thoma ka ditlhaka tše nnyane gomme ba ya go tše dikgolo.

Bea bana go ya le ka mengwaga ya bona. Bao ba sa leng ba bannyane kudu, bao ba thomago go tla sekolong, ba bale ditumanoši, a, e, i, o, u. Go bohlokwa go di bušeletša gantši go fihlela ba di tswaela. Gopola gore di ba thuša go rata go bala puku.

Thuto ya 2 – Ditlhaka tše pedi

Ka ge bana dithutong tša kerekeng ba bewa ka mengwaga, morutiši a netefatše gore ba thušana go bala mantšu a mafsa. Ge ba fetša go bala ditlhaka thutong ya pele, moo e lego botlhakatee, re fetela go botlhakapedi le botlhakatharo ka mokgwa woo re bitšago mantšu a Sepedi ka gona gore go be bonolo go a bala. Ba hlohleletše go hlama mantšu ka medumo e mengwe yeo ba e filwego, ba e bolela ka molomo gomme morago ga moo ba a ngwale fase ba thušana.

Morutiši/Mothuši

Ba hlohleletše go hlama dipolelo ka mantšu ao ba ithutilego ona go netefatša gore ba a kwešiša.

Thuto ya 3 – Ke nna yo

Baithuti ba hlohleletšwa go thala gore ba be le boitshepo. Ga go na seswantšho seo se sa lokago, diswantšho ka moka di lokile. Ba ngwala dintlha ka bobona ba thušwa ke barutiši, ke batswadi le bana ka bona. Ba hlohleletše gore ge ba fihla gae ba kgopele thušo mabapi le mošomo woo o ba filego wona.

Thuto ya 4 – Tlholo ya Modimo

Bana ba rutwa ka tlholo ya Modimo. Ba rute go nepa lentšu. A ba ithute mantšu ka moka, morago ga moo ba ngwale mantšu ka medumo yeo ba e filwego, mohlala:

bj – bjang

ph – diphoofolo

di – dinaledi

Thuto ya 5 – Thapelo ya bana

Efa bana sebaka sa go bolela dilo tšeo ba dumago go di rapelela.

Morutiši/Mothuši

A ba lebelele mantšu le medumo Yy le Ww yeo e lego mo thutong ye. E re ba ngwale a mangwe ao ba inaganelang ona.

Thuto ya 6 – Areka ya Noa

Morutiši/Mothuši

A ba bolele ka seswantšho sa sekepe sa Noa. Ba dumelele go boledišana ka areka ya Noa. Ba bontšhe molalatladi gomme ba bolele ka mebala ya wona. E re ba thale molalatladi gomme ba tsentšhe mebala ya wona.

Thuto ya 7 – Meetsefula

Morutiši/Mothuši

A ba nagane ka diphofolo ka moka tša gagwe le tša nageng tšeo ba di tsebang. Ba hlohleletše go thala phoofolo efe goba efe yeo ba ratago go e thala.

Thuto ya 8 – Pula ya khula

Bana ba bolele ka dilo tšeo di lokilego le tšeo di sa lokago mabapi le pula. Kgopela baithuti go thala pula e ena gammogo le diaparo tšeo ba di aparago ge pula e ena.

Thuto ya 9 – Mošomo wa go bala

Kgopela baithuti go bolela ka matšatši a beke, matšatši a kgwedi le dikgwedi tša ngwaga. Ba ka no di opela le go di bala. Ba kgopele gore ba bolele ka dilo tšeo di diragalago ka matšatši ao a fapafapanego. Ba kgopele gore ba ngwale matšatši a beke le dikgwedi tša ngwaga.

Thuto ya 10 – Moshe o humanwa ka meetseng

A ba bolele ka seswantšho sa Moshe. Ba dumelele go boledišana kutšwana ka kanegelo ya Moshe. Ba ka dira papadi ka kanegelo yeo ba lebeletše diswantšho.

Thuto ya 11 – Moshe o phološa setšhaba sa gagwe

Ba hlohleletše go thala sefahlego seo se nyamilego le seo se thabilego. Gopola gore ga go na seswantšho seo se sa lokago.

A ba lebeledišise diswantšho ka bobedi gomme ba hlokomele dilo tšeo di fapafapanego diswantšhong tše tše pedi. Ba fe nako yeoe lekanego go hlokomela dilo tšeo di fapafapanego le tšeo di swanago. Leka gore ba thabele mošomo wo. Ye ke e nngwe ya ditsela tša go betla mogopolo wa lephefo ngwaneng. E re ba dire lešakana dilong tšeo di fapafapaneng.

Thuto ya 12 – Melao e lesome

Morutiši/Mothuši

Ba dumelele go bušetša melao e lesome ka hlogo gomme ba leke le go hlaloša seo e se bolelago. Leka tsebo ya bona. Ba fe molao o tee gomme ba bolele gore ke wa bokae. A ba dire mošomo wo ka lethabo. A ba lote dinomoro ba bone gore go tšwelela eng.

Thuto ya 13 – Dafida wa modiši

Ge ba fetša go bala kanegelo ya Dafida dibukeng tša bona, ba nyake gomme ba be ba humane dinku tša Dafida ka go latela mothalo. Ba thuše gore ba se ke ba thula lebota. Ba tla thabela mošomo wo.

Thuto ya 14 – Dafida o lwa le monna wa senatla

A ba bale kanegelo ya Goliath monna wa senatla. A ba arabe dipotšišo tšeo di lego mabapi le thuto. Ba fe nako yeo e lekanego ya go ekiša monna wa senatla. Ka morago ga moo ba humane/ikhumanele mantšu ao (go tšwa) maratetšong.

Leka tsebo ya bona. Ba fe tsebo yeo e sego ya nnete, mohlala: Goliath o be a le yo monnyane kudu.

O be a na le mogau, a lokile.
Batho ba be ba mo rata.
Hlohleletša baithuti go tla ka dikarabo tšeo di nepagetšego.

Tekolo

O na le mantšu ao a feletšego ao a ngwadilwego maratetšong, ba fe nako ya go a nyaka. Ba hlohleletše go lebelela mantšu ao a nepagetšego maratetšong yeo ba e filwego. Gopola gore ba ka no tšea nako e telele ge ba leka go humana mantšu ao. Eba le kgotlelelo go fihlela ba a humana. Ba rete ge ba se no humana lentšu.

Thuto ya 15 – Daniele le ditau

Ba balele kanegelo ya Daniele, ba arabe dipotšišo ba lebeletše diswantšhong. Ba hlohleletše go kopiša mantšu ao a ngwadilego ka matheba (marothontho) dipukung tša bona.

Thuto ya 16 – Matswalo a Jesu

A ba lebelele diswantšho ka moka gomme ba nepe seo di se bolelang. Ba dire lešakana mantšung ao ba a filwego, ba lebeletše diswantšhong.

Thuto ya 17 – Ba bohlale le dimpho

A ba boledišane ka dimpho tšeo di ilego tša fiwa Jesu.

Gauta

Seorelo

Mira (ditlolo)

Bakgopele gore ba botšiše batswadi ba bona gore Dibano (diorelo) le Mira ke eng.

Thuto ya 18 – Diswantšho tša matswalo a Jesu

Leka tsebo ya bona:

A ba feleletše mantšu ka go nyalantšha lentšu le seswantšho.

Ba dumelele go thušana go hlama mantšu gore ba kgone go thabela mošomo wa teko.

Thuto ya 19 – Heroda o nyaka go bolaya leseae Jesu

Ba thuše go tšea leseae seswantšhong ba ye le lona Egepeta.

Thuto ya 20 – Jesu o dira mošomo wa Modimo

Jesu o rata batho ka moka.

Ba hlohleletše go bolela ka fao ba ratago Jesu ka gona. A ba kopiše mmolelwana wo: Jesu o a nthata.

Morago ga moo ba dire teko ba thušane.

Thuto ya 21 – Jesu o re ruta go rapela

Ba rute go rata thapelo bjalo ka Dafida.

A ba leke go bušeletša thapelo ye le go e tseba ka hlogo.

Ba rute thapelo ya Tate wešo wa Magodimong.

Thuto ya 22 – Jesu o tloga lefaseng

Ba balele kanegelo ka go nanya le ka go kwagala. Botšiša dipotšišo tše bjalo ka tše:

1. Jesu o ile a hwela kae?
2. Naa Jesu o sa le ka lebitleng?
3. O ile a tsoga ka morago ga matšatši a makae?
4. O ile a sepela ka eng go ya legodimong?

A ba thale seswantšho sa sefapano.

Thuto ya 23

1. Ba botšiše dipotšišo mabapi le koša.
2. Koša ye e re ruta ka ga eng?











Morutiši/Mothuši

- Ba hlohleletše go opela koša ye bjalo ka “Ha le mpotsa tshepo ya ka”. Ba opelele ka mokgwa wo bonolo woo o tlwaelegilego ebile ba tla o thabelago.
- Boledišanang ka bohlokwa bja thuto le seo batho ba se bunago ka go ithuta. Ba fe sebaka sa gore yo mongwe le yo mongwe a be le seo a se bolelago mo poledišanong ye. Gopola gore ga go na polelo yeo e lokilego le yeo e sa lokago. Nepo ke gore bana ba ntšhe maikutlo a bona.

Thuto ya I

 <p>a apola</p>	 <p>b badiši</p>	 <p>c Celestina</p>	 <p>d Dafida</p>
 <p>e Estere</p>	 <p>f Faro</p>	 <p>g gauta</p>	 <p>h Heroda</p>
 <p>i Isaka</p>	 <p>j Juda</p>	 <p>k kwanyana</p>	 <p>l lleri</p>
 <p>m maru</p>	 <p>n Noa</p>	 <p>o oli</p>	 <p>p perekisi</p>
 <p>q Queen</p>	 <p>r Rute</p>	 <p>s samporele</p>	 <p>t trompeta</p>
 <p>u utswa</p>	 <p>v vitamine</p>	 <p>w watšhe</p>	 <p>x Xoli</p>
 <p>y yunibesithi</p>	 <p>z zipi</p>		

Thuto ya 2


ts  tsela	hl  sefahlego	th  thaba	ng  ngaka
ny  nonyana	kg  kgoši	nt  lepanta	tl  senotlelo
mm  mma	kh  khunamela	ph  phošo	bj  bjang
mpš  mpša	nk  nku	kw  kwena	pit  pitsi
nkg  nkgō	tlh  tlhaka	ntl  ntlo	tšh  tšhela



lefeela



pedi



nne



tee




tharo



hlano

Thuto ya 3

Ke nna yo




dinku



badiši



Thala seswantšho sa gago:





Araba dipotšišo tše di latelago:



Leina la ka ke:

Sefane sa ka ke:

Mma wa ka ke:

Tate wa ka ke:

Ke dula:



Ngwala mantšu ka medumo ye:

K k

N n


M m

A a

F f








Thuto ya 4

Tlholo ya Modimo








 **Genese 1:1-26**

 Modimo a hlola:

<p>Letšatši la 1</p>  <p>Mosegare</p> <p>Bošego</p>	<p>Letšatši la 2</p>  <p>Legodimo</p> <p>Lewatle</p> <p>Lefase</p>
<p>Letšatši la 3</p>  <p>Bjang</p> <p>Dimela</p>	<p>Letšatši la 4</p>  <p>Ngwedi</p> <p>Letšatši</p> <p>Dinaledi</p>
<p>Letšatši la 5</p>  <p>Dihlapi</p> <p>Dinonyana</p>	<p>Letšatši la 6</p>  <p>Diphoofolo</p> <p>Adamo</p> <p>Efa</p>
<p>Letšatši la 7</p>  <p>Modimo</p> <p>a khutša</p>	



Ngwala mantšu ka medumo ye:



Tsentšha mmala lefaseng:



Thuto ya 5

Thapelo ya bana



rapela



ngwedi

1. Re leboga bophelo bja  mma. 

2. Re leboga bophelo bja  tate. 


3. Re leboga dijo le  meetse. 

4. Re leboga legae la rena. 

5. Re leboga lerato la gago. 



Ngwala mantšu ka medumo ye:




Thuto ya 6

Areka ya Noa



Noa



areka




Genese 6:1-22

Modimo a laela Noa gore a age areka.
A re a tsentšhe diphoofolo ka moka ka
arekeng.



katse



nku



tau




leeba



noga



legotlo





tonki



pudi



Thuša diphoofolo go humana madulo a tšona:



nku

katse

leeba

legotlo

tau

pudi

noga


tonki



Ke diphoofolo dife tšeo re di lebeletšego?




Thala phoofolo e tee yeo o e ratago:



Thuto ya 7

Meetsefula





Pula e a na.


Matšatši a masomenne.


Mašego a masomenne.

 **Genese 7:10-17**

Moranang						
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					




Mopitlo						
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				



Thuto ya 8

Pula ya khula



dinoka



ya khula




Genese 7:24

Meetse a tlala  le .


 Pula ya  khula.

Diphoofole tša tšwa ka  arekeng.



Thuto ya 9

Mošomo wa go bala



lesome




bjang



Ithute go bala:


1. Nku e tee




2. Maeba a mabedi




3. Ditonki tše tharo



4. Dikwanyana tše nne



5. Dikatse tše hlano





Kopiša diswantšho tša diphoofolo le palo ya tšona:

1.



2.



3.



4.



5.



		3
		5
		2
		1
		4

Thuto ya 10

Moshe o humanwa ka meetseng



Seroto seo se
nago le lesea



Kgoši
Faro



Eksodose 2:1-10

 <p>Kgoši Faro</p>	 <p>Morwedi wa Faro</p>	 <p>Noka</p>	 <p>Seroto seo se nago le lesea</p>
 <p>Lesea la mošemane</p>	 <p>Lehlaka</p>	 <p>Kgaetšedi ya gagwe</p>	 <p>Mmago Moshe</p>
 <p>Ngwana a Ila ka gare ga seroto</p>	 <p>A mo rata</p>	 <p>A mo rea leina la Moshe</p>	 <p>A nyaka motho yoo a tlogo mo hlokomela</p>



Ngwala mantšu ka medumo ye:

Handwriting practice lines for the letters M, O, S, H, and E. Each letter is shown in a dotted format with red arrows indicating the stroke order and direction. The letters are arranged in two rows: M and O in the first row, and S, H, and E in the second row.



Nyaka leina la Moshe gomme o le tsentšhe mmala:

A large rectangular area containing a maze of black lines. The letters M, O, S, H, and E are scattered throughout the maze, each with a starting dot and a directional arrow. The goal is to trace the letters through the maze.

Thuto ya II

Moshe o phološa setšhaba sa gagwe



Moshe



Eksodose 3:1-10



Moshe a ntšha Baisraele Egepeta.



Batho ba gagwe e be e le makooba



Modimo a bula tsela gare ga lewatele le
lehubedu a ba phološa.





Ba tshela lewatele gomme ba thaba kudu.



Thala sefahlego:

Seo se nyamilego

Seo se thabilego






Lebelela dilo tšeo di fapafapanego mo diswantšhong tše tše pedi gomme o di direle lešakana:




Thuto ya l2

Melao e lesome




 Eksodose 20:1-17


 Moshe a namela  thaba.

 Modimo a mo fa  melao e lesome.  

Ithute melao ka moka: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Ke nna  Modimo wa gago, o se ke wa ba le medimo e šele.

2. O se ke wa itirela seswantšho seo se  betlilwego wa se khunamela.

3. O se ke wa raloka ka leina la ka, o le  hlomphe.


4. Gopola letšatši la go khūtša, o le kgethe. 

5. Hlomphe  tatago le mmago. 

6. O se ke wa bolaya. 


7. Tshepagalela mosadi goba monna wa gago. 

8. O se ke wa utswa. 

9. O se ke wa bolela bohlatse bja maaka go wa geno. 

10. O se ke wa duma dilo tša moagišane wa gago. 

 Ngwalolla melao ye lesome o thome go wa l go fihla go wa 10:



Thuto ya 13

Dafida wa modiši



Dafida



trompeta



I Samuele 17:34-36



Dafida o be a diša dinku tša tatagwe.



O be a di šireletša go ditau le dibera.





O be a rata go raloka trompeta.



O be a rata go rapela ebile a roriša Morena.



Thuša Dafida a humane dinku tša tatagwe:





Ithute thapelo ye:



Morena ke modiši wa ka.




Ge ke le noši o sepela le nna.



Ke tla mo rata ka mehla bophelong bja ka.



Lotiša goba o thale matsogo ao a rapelago:




Thuto ya 14

Dafida o lwa le monna wa senatla



 I Samuele 17:31-51

 Goliath e be e le monna wa senatla yoo a
tšhabegago. 

Mmele wa gagwe e be e le o mogolo ebile a
e na le maatla. 

O be a nyaka go bolaya batho ba Modimo.  

O be a swere tšhoša, lerumo le thebe.   

Batho ba be ba mo tšhaba kudu.   

Dafida yena o be a sa mo tšhabe; o be a na
le sebeta. 

A mmolaya ka seragamabje le maswika a
mahlano.   

Dafida a ba mogale yo a tumilego. 



Lebelela mantšu a polokong ya ka tlase:

dafida

modiši

dinku

senatla

rapela

mogale

s	d	a	f	i	d	a	t	s	m
h	r	m	o	d	i	š	i	e	y
r	a	a	u	q	k	m	a	n	t
t	p	s	p	h	h	o	n	a	p
u	e	k	e	l	j	g	a	t	l
a	l	n	r	t	t	a	n	l	e
y	a	o	w	d	l	l	y	a	r
d	i	n	k	u	i	e	a	w	e
f	o	š	i	b	r	o	t	a	n
m	p	l	o	j	s	m	a	š	d

Thuto ya 15

Daniele le ditau



Daniele



moleteng





Daniele 6:1-28

 Daniele o be a dula nageng ya kgole.

O be a se ~~a dumelwa~~ go rapela Modimo
yo phelago.

Batho bao ba sa lokago ba botša kgoši gore
 Daniele o šomela Modimo wa gagwe.

Daniele a lahlelwa moleteng wa ditau.
 Kgoši a kwa bohloko kudu.

Daniele e be e le motho yo a lokilego kudu.
 Ditau tša se mo ntšhe kotsi, Modimo a mo
phološa.

 Kgoši a thaba kudu ge a bona gore ditau ga
se tša ntšha Daniele kotsi.



Ngwalolla mantšu a:

Daniele



Modimo



Kgoši




Ditau




Rapela




Moleteng



Phološa



Šomela



Thuto ya 16

Matswalo a Jesu



setaleng



lesea



Mateu 1:18-25



Dira lešakana:

go Maria
go Josefa
go lesea Jesu

puding
nkung
naleding



Thuto ya 17

Ba bohla le dimpho






ba bohla le







naledi



Mateu 2:1-12

 Ba bohla le ba bona   naledi ye kgolo leratadimeng.


“O kae yo a tswetšwego re tlo mo  khunamela?” Ba botšiša  kgoši Heroda.

 Ba bohla le ba  latela  naledi ba yo tsenā ka setaleng. 

Ba humana Jesu,  ba mo fa  dimpho, ba mo  khunamela. 




Ngwala mantšu ka modumo wo:




Thuto ya 18

Diswantšho tša matswalo a Jesu



o khunamela















lengelo



Lukase 2:1-20




Ithute mantšu ao a lego ka tlase ga diswantšho le bagwera ba gago:

 <p>badiši</p>	 <p>ba bohlae</p>	 <p>dimpho</p>	 <p>Maria mmagoJesu</p>
 <p>Josefa tatagoJesu</p>	 <p>dinaledi</p>	 <p>dinku</p>	 <p>tonki</p>
 <p>kwanyana</p>	 <p>katse</p>	 <p>legotlo</p>	 <p>leebe</p>

Thuto ya 19

Heroda o nyaka go bolaya lesea Jesu



 **Mateu 2:13-23**


 Kgoši Heroda a befelwa kudu.

A nyaka go bolaya  Jesu.

A bolela maaka a re le yena o nyaka go mo
 khunamela.

 Josefa le  Maria ba tšea lesea ba ya  Egepeta.

 Thuša o tšee lesea Jesu o mo iše Egepeta:



Thuto ya 20

Jesu o dira mošomo wa Modimo



Jesu



Lukase 2:41-52

   Jesu a ruta batho gore Modimo o lokile.

    A re Modimo o rata batho ka moka. 

  A fodiša bao ba lwalago.


  A ruta batho go dira tše lokilego. 

A ba ruta le gore ba ratane ba be ba
swarelane.

   Jesu o rata batho ka moka  ba bagolo le ba
bannyane. 




Ngwalolla mmolelwana wo: **Jesu o a nthata**



Tekolo



Feleletša mantšu a:



letša.....



ngw.....



din.....




bja.....




letš.....




mohl.....




mosegare le
bo.....



ba.....




lerata.....



lewa.....




lefa.....



dinony.....

Thuto ya 21

Jesu o re ruta go rapela



 **Lukase II:2-4**

 Tate wešo wa magodimong, leina la  gago a le kgethwe.

Re a go leboga ka go re fa  bogobe ka mehla.

O re swarele dibe tša rena. 

Re thuše go swarela bao ba re phošeditšego. 

Re rute go dira dilo tšeo di lokilego. Amen. 



Ithute mantšu ao a tlogetšwego:

Wena o T..... rena.

Rena re b..... ba gago.

O re r..... ka moka.

Le rena re a go r.....

Thuto ya 22

Jesu o tloga lefaseng









a bolawa









legodimong



Markose 16:19-20

 Jesu a bapolwa sefapanong a bolawa.
 
 Batho ba be ba sa kgolwe gore ke morwa

wa Modimo.


 Bagwera ba gagwe ba kwa bohloko kudu.

A tsoga bahung ka morago ga matšatši a

 mararo.

 Bagwera ba gagwe ba thaba kudu.

A ya legodimong ka leru.
 

 Moya wa gagwe o dipelong tša rena.


 O re ruta go rata Modimo le batho ba bangwe.
 


 Bagwera ba gagwe.



Ngwalolla mmolelo wo: **Jesu yo a dulago legodimong**
o a re rata



Thala seswantšho sa sefapano:





sefela



Moya



Opelang koša ye bjalo ka sefela sa Ha le Mpotsa

Tshepo ya ka:

Bulang dipelo tša lena

Le thabe le bohle



Le humane tsebo ye botse

Lethabong la Tate



Rena re na le dipuku

Tšeo di tla re šupetšago tsela



Bjale re baleng tšona

Re itlhokomele. Amen





Puku ye e fa bana ba bannyane goba bao ba thomago go ithuta le batho ba mengwaga efe goba efe monyetla wa go ithuta ka lehumo la dikanegelo tša Bible le baanegwa ba yona ba ketapele. E theilwe godimo ga go Bala le Mešomo yeo e akaretšago bohla bja baithuti dithutong ka moka. Go ruta go bonolo ka tšhomišo ya diswantšho, difolešekarata le tlhahlo ya morutiši tšeo di akareditšwego ka mo pukung ye.

Šomiša difolešekarata go ruta:



Bala ka baanegwa ba gago bao o ba ratago ka Bibeleng:



Go ngwala ka Tlhahlo le ka mešomo ye mengwe go thuša gore go ithuta go be bonolo go be go be bose.



Distributed by the Bible Society of South Africa
www.biblesociety.co.za

United Bible Societies is an NGO partner with UNESCO.

